



Poreski i drugi troškovi samostalnih preduzetnika u Republici Srpskoj u 2025. godini

Februar, 2025.g.

Trošak	Opis
Porez na dohodak:	Zakonodavac je dao mogućnost da preduzetnici koji ostvaruju manje od 100.000,00 KM (51.131,31 EUR) prihoda godišnje i zapošljavaju do 3 radnika mogu biti <u>mali preduzetnici</u> i porez na dohodak plaćati u iznosu od 2% na naplaćene prihode, odnosno najmanje u iznosu od 600,00 KM (306,79 EUR) godišnje ako je ukupan prihod ispod 50.000,00 KM (25.565,65 EUR), odnosno 1.200,00 KM (613,58 EUR) godišnje poreza ako je prihod iznad 50.000,00 KM (25.565,65 EUR), a manji od 100.000,00 KM (51.131,31 EUR). Svi drugi preduzetnici koji ne ispunjavaju navedene uslove su veliki preduzetnici i plaćaju porez na dohodak u iznosu od 10% na razliku naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda. Postoje djelatnosti koje su po Zakonu o porezu na dohodak svrstani u samostalna zanimanja koji ne mogu biti mali preduzetnici. U samostalna zanimanja spadaju djelatnosti: advokata, notara, zdravstvenih radnika, veterinara, turističkih vodiča, inženjera, arhitekata, istraživača, naučnika, pronalazača, stečajnih upravnika, tumača, vještaka, novinara, umjetnika, sportista i brokera, računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti, poreskog savjetovanja, kao i djelatnost savjetovanja koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje, djelatnosti reklamiranja, oglašavanja i istraživanja tržišta. Oporezivanje nerezidenata Porez na dohodak od samostalne djelatnosti koji nerezident ostvari povremenim obavljanjem djelatnosti, odnosno pružanjem usluga, plaća se po odbitku od ukupne naknade, odnosno dohotka, po stopi od 10% bez prava na priznavanje rashoda, ako ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.
Poslovni prostor:	Većina djelatnosti SP mora biti registrovana na adresu poslovnog prostora koji ima upotrebnu dozvolu, ali postoje preduzetničke djelatnosti koje se mogu registrovati na kućnu adresu, odnosno koje se mogu obavljati u <u>stambenom prostoru</u> ili za koje <u>nije potreban prostor</u>.
Vođenje knjiga	Mali preduzetnici su dužni da vode samo knjigu prihoda. Veliki preduzetnici su dužni da vode knjigu prihoda, knjigu rashoda, evidenciju potraživanja i obaveza i listu osnovnih sredstava. Preduzetnici koji ostvare više od 500.000,00 KM (255.656,55 EUR) prihoda u godini dužni su da knjige za narednu godinu vode po sistemu dvojnog knjigovodstva. <u>Spisak aktivnih preduzetnika registrovanih za pružanje računovodstvenih usluga na području opštine Novi Grad.</u>

Zapošljavanje - obaveze po osnovu ugovora o radu	U Republici Srpskoj Zakonom o radu je regulisano ugovaranje bruto plate. Radnik pored plate ima pravo na topli obrok, naknadu prevoza za dolazak na posao i sa posla, pravo na regres. Od 1. januara 2025. godine na snazi je odluka o najnižoj cijeni rada koja definiše najnižu platu u zavisnosti od stručne spreme potrebne za određeno radno mjesto. Plata Najniža neto plata iznosi 900,00 KM (460,18 EUR), odnosno bruto 1.344,26 KM (687,34 EUR), • Za poslove koji zahtijevaju najmanje trogodišnje srednje obrazovanje, najniža neto plata iznosi 950,00 KM (485,75 EUR), odnosno bruto 1.426,23 KM (729,25 EUR), • Za četverogodišnje srednje obrazovanje najniža neto plata iznosi 1.000,00 KM (511,31 EUR), odnosno bruto 1.508,20 KM (771,16 EUR), • Za poslove koji zahtijevaju najmanje višu stručnu spremu, najniža neto plata iznosi 1.300 KM (664,71 EUR), odnosno bruto 2.000 KM (1.022,63 EUR). Topli obrok Topli obrok se može isplaćivati ili obezbjeđivati putem keteringa ili u vlastitom restoranu društvene ishrane. Ukoliko se obezbjeđuje topli obrok je neoporeziv do iznosa od 0,75% prosječne neto plate za prethodnu godinu dnevno što u 2025. godini iznosi 10,53 KM (5,38 EUR) dnevno. Topli obrok koji se isplaćuje ne može biti manji od 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu što za 2025. godinu iznosi najmanje 18,24 KM (9,33 EUR) bruto dnevno, odnosno 11,13 KM (5,69 EUR) neto dnevno. Topli obrok koji se isplaćuje nije oslobođen obračuna doprinosa i poreza. Regres Radnik ima pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora. Visina regresa nije propisana zakonom, već je poslodavac određuje svojom odlukom. Prevoz Naknada za dolazak i odlazak s posla je oslobođena plaćanja doprinosa i poreza do visine cijene karte u javnom prevozu. Minuli rad Poslodavac ima obavezu osnovnu platu uvećavati po stopi od 0,3% za svaku godinu radnog staž. Plata za rad uvećana za minuli rad + naknada za topli obrok u novcu + naknada za regres predstavljaju ukupno bruto primanje radnika na koje se obračunavaju porez i doprinosi. Doprinosi i porez Doprinosi se obračunavaju po stopi od 31% na bruto platu. Porez se obračunava po stopi od 8% na osnovicu koju čini bruto plata umanjena za lični odbitak koji trenutno iznosi 1.000,00 KM (511,31 EUR) i umanjenja po osnovu poreske kartice koju svaki radnik može pribaviti u Poreskoj upravi za izdržavane članove, stambeni kredit ili dodatno osiguranje. <i>Na primjer:</i> Ako poslodavac želi da isplati najnižu platu i topli obrok u skladu sa zakonom, najniži iznos bruto plate sa naknadanom za radnika koji nema staža iznosi 1.763,78 KM (901,84 EUR), odnosno neto 1.155,91 KM (591,03 EUR) + porez i doprinosi 607,87 KM (310,81 EUR) . Nepuno radno vrijeme i dopunski rad Ukoliko poslodavac ima potrebu angažovati radnike na nepuno radno vrijeme, važno je znati da doprinosi za takve radnike moraju biti najmanje u visini doprinosa na najnižu platu, odnosno u 2025.g. u iznosu od 416,72 KM (213,07 EUR), osim ukoliko je radnik zaposlen kod nekog drugog poslodavca na nepuno radno vrijeme i ukoliko doprinosi u zbiru prelaze minimalne doprinose. <i>Na primjer:</i> Za radnika angažovanog na pola radnog vremena samo kod jednog poslodavca minimalna neto plata je 450,00 KM (230,09 EUR), a porez i doprinosi 449,74 KM (229,96EUR). Radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod jednog poslodavca imaju pravo da se zaposle još na 4h kod nekog drugog poslodavca. U tom slučaju sklapa se ugovor o dopunskom radu. Po osnovu ugovora o dopunskom radu postoji obaveza plaćanja doprinosa za
--	--

	penziono osiguranje u iznosu od 18,5% i poreza na dohodak po stopi od 13%. <i>Na primjer:</i> Ako je ugovorena neto naknada u iznosu od 1.000,00 KM (511,31 EUR) , porez i doprinosi iznose 410,34 KM(209,34 EUR) .
Doprinosi vezani za vlasnike	Preduzetnička djelatnost se može registrovati kao: osnovno zanimanje, dodatno zanimanje ili dopunsko zanimanje. Koji tip će preduzetnik odabrati zavisi od toga da li će sam svojim radom obavljati djelatnost ili će zaposliti radnike i da li je preduzetnik već zaposlen kod drugog poslodavca. Osnovno zanimanje: Minimalna osnovica doprinosa od 1. januara 2025. godine iznosi 70% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu, 2024. godinu. Prema podacima Zavoda za statistiku RS, prosječna bruto plata za 2024. godinu iznosi 2.146,00 KM (1.097,28 EUR), a 70% tog iznosa je 1.502,20 KM (768,09 EUR), što je osnovica za obračun doprinosa. Doprinosi iznose 31% i čine ih: doprinos za PIO 18,5%, za zdravstvo 10,2%, za dječiju zaštitu 1,70% i za nezaposlenost 0,6 %. Tako je 31% osnovice 465,68 KM (238,11 EUR) mjesečno, što samostalni preduzetnici (osnovna djelatnost) moraju da plate. Dopunsko zanimanje: Što se tiče onih koji su samostalnu djelatnost registrovali kao dopunsku, oni u 2025.g. plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovicu koja iznosi 30% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj. Doprinos za PIO iznosi 18,5% osnovice. Osnovica je 643,80 KM (329,18 EUR), a na osnovu toga doprinosi za PIO iznose 119,10 KM (60,90 EUR) mjesečno. Iste ove doprinose za PIO moraju da plaćaju i lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, a korisnici su prava na penziju. Dodatno zanimanje: Lica koja djelatnost obavljaju kao dodatnu su izostavljena od obaveze plaćanja doprinosa, zbog činjenice da se radi o licima koja tu djelatnost ne mogu obavljati ličnim radom, već isključivo preko zaposlenih radnika. Plaćanja doprinosa oslobađaju se lica koja ostvaruju pravo na penziju iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske ako ostvaruju primanja za rad u okviru neprofitnih organizacija koje se bave pružanjem socijalne pomoći. Preduzetnik ima mogućnost da djelatnost obavlja tokom cijele godine ili određen broj mjeseci godišnje. U ovom drugom slučaju registruje sezonski način obavljanja djelatnosti i u periodu neobavljanja djelatnosti oslobođen je plaćanja doprinosa.
Fiskalizacija	Novi Zakon o fiskalizaciji osim fiskalizacije maloprodajnog prometa predviđa i fiskalizaciju veleprodajnog prometa. Svi koji se registruju u 2025. godini mogu započeti djelatnost tek nakon što nabave fiskalnu kasu. Država besplatno obezbjeđuje fiskalnu kasu za obveznika, a obveznik je dužan da mjesečno plaća 33,00 KM (16,87 EUR) sa PDV-om po kasi operateru za uslugu održavanja svakog fiskalnog uređaja.
PDV (Porez na dodatu vrijednost)	Preduzetnik koji u toku kalendarske godine ostvari promet veći od 100.000,00 KM (51.131,31 EUR) dužan je da se registruje u sistem PDV-a. Osim obaveznog ulaska u sistem PDV-a, postoji i dobrovoljna registracija, tako da preduzetnici koji žele biti PDV obveznici prije nego što postignu promet od 100.000,00 KM (51.131,31 EUR). mogu podnijeti zahtjev i postati PDV obveznici.